




Khomithi ya Zimbabwe ine ya Sedzulusa nga ha Vhutshilo Ha Vhathu (ZimLAC)

Tsedzuluso ya Vhusthilo ha Vhathu vha Mahayani nga 2025 *Tshibugwana tsha Mvelelo*

Mugaganyo wa Komiti ine ya Sedzulusa nga U vha Khomboni Zimbabwe (ZimLAC) i khou bvelaphanda i tshi sumbedza u khwaṭhisedza u ḡi dina kha u fhungudza u shaya zwiliwa na u ḡa Zwiliwa zwi si na pfushi, u shaya na u khwinifhadza kutshilele kwa vhathu vhane vha nga vha kha khombo Zimbabwe nga u shumisa zwe zwa bulwa kha tshipiḡa 6 tsha Mulayo wa u Wanala ha Zwiliwa na u ḡa Zwiliwa zwi na Pfushi (Food and Nutrition Security Policy). Ndivho ngavhudoḡo ya Tsedzulusa ya vhutshilo ha Mahayani ya ZimLAC ya ḡwaha wa 2025 ndi u ḡetshedza muvhigo nga ha vhutshilo ha vhathu vha mahayani Zimbabwe u itela u bveledzwa ha mulayo na u dzudzanywa ha ḡdila dzine dza nga shumiswa dzo teaho. yo itiwa ho sedzwa siangane ya ḡwaha wa 2023/2024 he ha vha na ḡdala ye ya vhangwa nga El Nino. Tsedzuluso iyi yo rangwa phanda nga ḡhodoḡa ya u sumbedza mushumo we wa itiwa nga Maano a u Thoma a Mveledzo ya Tshitshavha (NDS1) na u ḡetshedza mathomo a NDS2.

1. U Shaea ha Zwiliḡwa zwa Thoro


U shaea ha zwiliḡwa zwa thoro he ha vha hone ho vha hu kha tshivhalo tsha phesenthe dza 15% nga tshifhinga tsha ḡdala u bva kha ḡwedzi wa (Phando u swika kha ḡwedzi wa ḡhafamuhwe nga ḡwaha wa 2026).



ḡdila dza u Shaea ha Zwiliḡwa zwa Thoro: 2020 – 2025

Ho vha na u tsa nga phesenthe dza 73.2% kha u shaea ha zwiliṅwa zwa thoro u bva kha phesenthe dza 56% nga ṅwaha wa 2020 dza vha phesenthe dza 15% nga ṅwaha wa 2025. Muvhuso u khou rweliwa zwandṅa nga u dzhenelela kha u tshuwa nga u shaya zwiliṅwa he vhathu vha angana naho zwe zwa fhedza zwo khwinisa u waniwa ha zwiliṅwa.

Nga tshifhinga tsha ṅdala u bva kha ṅwedzi wa (Phando u swika kha ṅwedzi wa hafamuhwe nga ṅwaha wa 2026), vundu ṅa Matabeleland North ṅo vha na phesenthe dza (20%) zworalo vundu ṅa Midlands ṅo vha na phesenthe dza(19%) dzo vha dza lavhelelwa u vha na tshivhalo tsha nha tsha miṅa tshe tsha vha tshi tshi khou angana na thaidzo ya u wana zwiliṅwa zwa thoro.



U shaea ha Zwiliṅwa zwa Thoro

U shaea ha zwiliṅwa zwa Thoro kha Tshivhalo tsha vhathu nga Kotara

Vundu	U bva kha ṅwedzi Fulwana u swika kha Khubvumedzi nga ṅwaha wa 2025	U bva kha ṅwedzi wa Tshimedzi u swika kha ṅwedzi wa Nyendavhusiku nga ṅwaha wa 2025	U bva kha ṅwedzi wa Phando u swika kha ṅwedzi wa hafamuhwe nga ṅwaha wa 2026
Manicaland	66,628	137,074	223,213
Mashonaland Central	48,383	83,432	135,084
Mashonaland East	47,902	108,225	184,853
Mashonaland West	67,578	114,410	180,152
Matabeleland North	62,460	90,493	126,475
Matabeleland South	77,013	100,361	120,514
Midlands	93,278	176,157	264,725
Masvingo	105,017	186,654	272,154
Shango loṅhe	609,087	1,046,895	1,548,432

Nga tshifhinga hu na ṅdala nga maandṅa vunduni ṅa Masvingo ṅo vha na (272,154) ngeno ṅa Midlands ṅo vha na (264,725) o vhone a one ane a vha na tshivhalo tsha vhathu tshi re ṅṅhesa tshine tsha shaya zwiliṅwa zwa thoro nga tshifhinga hu na ṅdala nga maandṅa.

2. U fuwa Zwifuwo



Miṭa ya phesenthe dza
34% i na kholomo

Mitengo ya kholomo
yo thoma kha **USD
191** u ya kha **USD506**



Miṭa ya phesenthe


dza**39%**

i na mbudzi

Mitengo ya mbedzi yo
thoma kha **USD 20** u ya
kha **USD 51**

3. U ḽima

Tshivhalo tsha miṭa ye ya lima zwiliṅwa tsho ṅamedza kha tshivhalo tsha miṭa ine ya lima phonḽa, zwilimwa zwa khufhi, luvhele na makhaha.



Miṭa ine ya Lima Zwiliṅwa

Khaulaniwaha ya Khaṅo


Vundu	Tshikoli (dziKg)		Mavhele (dziKg)		Luvhele (dziKg)		Luvhele lwa Khula (dziKg)		Ṱhanganyela (dziKg)	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Manicaland	105	316.7	6	37.5	3	6.6	1	18.7	115	379.4
Mash Central	107	326.8	10	128.1	0	0.3	0	9	117	464.2
Mash East	88	436.2	2	21.7	0	5.8	1	6.5	91	470.2
Mash West	50	389	4	57.6	0	0.4	0	0.6	54	447.6
Mat North	30	168.7	39	152	30	0.6	0	135.9	99	457.2
Mat South	26	118.6	19	29.3	8	0.9	0	17.8	53	166.7
Midlands	136	360.9	9	40.8	0	3.4	0	3.6	145	408.7
Masvingo	61	229.1	28	71.5	16	11.3	2	56.6	108	368.4
Shango loṯhe	77	299.9	14	66.4	7	3.7	1	29.5	99	399.4

Kha ndinganyela , miṯa yo kaṅa khilogiramu dza 299.9 dza tshikoli na khilogiramu dza 66.4 dza mavhele

4. Mbuelo ya Muṯa


Nyimele ya Mbuelo ya Masheleni

Hu tshi vhambedzwa na nga ṅwaha we wa thomiwa ngawo wa (2020), mbuelo dza miṯa ya mahayani yo vhone i tshi khou gonya nga ṯhanziela ine ya vha hone kha mbuelo ya miṯa yo ṅamedza u bva kha USD 33 nga ṅwaha wa 2020 u swika kha USD 136 nga ṅwaha wa 2025.



Nyimele ya Mbuelo ya Masheleni: 2020-2025

Nyimele ya Mbuelo ya Masheleni e a waniwa nga vhunzhi ha miṭa kha Ṓwedzi (USD) nga Ṓwedzi wa Lambamai nga Ṓwaha wa 2025




Nyimele ya Mbuelo ya Masheleni

Vundu ḷa Mashonaland West ḷo vha na nyimele ya mbuelo ya masheleni a re nṭha (USD 203) kha Ṓwedzi wa Lambamai nga Ṓwaha wa 2025 ngeno vundu ḷa while Matabeleland South ḷo vha na mbuelo ya masheleni a miṭa i re fhasi ine ya vha (USD 98).

Zwiko zwa Mbuelo ya Masheleni

Miṭa minzhi yo ḡitika nga u shuma mishumo i sa ambi tshithu ya (45%), u limiwa ha zwilimo zwa zwiliwa zwa (21%) na masheleni e a rumeliwa a tshi bva shangoni ḷa Zimbabwe sa mpho a (19%) kha Ṓwaha wa 2025.



Zwiko zwa Ndeme Zwa Mbuelo ya Masheleni a Miḽa

5. Thuso ya Tshitshavha

Vundu	Thikhedzo ya Muvhuso		Thikhedzo ya UN/NGO		Thikhedzo ya Kerekeni		Mashaka a ḽoroboni (%)		Mashaka a Mahayani (%)		Mashaka a re nḽḽa ha Mashango (%)		Thikhedzo dzine dza bva kha Zwigwada	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Manicaland	41	70	7	14	1	2	5	18	5	23	5	23	2	4
Mash Central	56	72	4	19	1	3	3	11	5	22	5	22	1	2
Mash East	51	61	4	12	1	2	6	13	5	18	5	18	1	3
Mash West	42	73	1	6	1	3	2	10	1	23	1	23	1	4
Mat North	35	64	9	18	1	3	6	16	6	23	6	23	6	13
Mat South	31	48	11	16	1	2	6	11	5	20	5	20	5	16
Midlands	43	64	3	17	1	2	4	16	1	22	1	22	2	9
Masvingo	35	65	11	27	0	6	8	27	6	35	6	35	5	13
Shango loḽhe	43	65	8	16	1	3	5	15	4	23	4	23	3	8


Zwiko zwa Thikhedzo

Miḽa minzhi ine ya vha phesenthe dza (65) yo vhiga uri vho wana thikhedzo ine ya bva kha Muvhuso zwi tshi tevhela thuso ine ya bva kha mashaka vhane vha dzula hayani ine ya vha phesenthe dza (23), tshiimiswa tsha UN/NGOs yo ḽetshedza thikhedzo ya phesenthe dza (16) na iḽwe ye ya bva kha mashaka vhane vha dzula ḽoroboni phesenthe dza (15%). Thikhedzo ye ya bva

kha mashaka (vhane vha dzula hayani na doroboni) zwi sumbedza nyimele ya zwa masheleni ine ya vha yavhūḁina ḁhanziela ya masheleni ane a shumiswa nga tshishavha.

6. Maḁi, zwa Mabunga na u Kunafhadzwa (WASH)


Tshivhalo tsha miḁa tshi swikaho phesenthe dza tshi a kona u swikelela maḁi kha tshikhala tshine tsha vha khilomitha.



Tshikhala tshine tsha Tshimbilwa u Swika kha Zwiko zwa Maḁi

7. Mutakalo wa Vhana

U engedzwa ha Vithamini A



U engedzwa ha Vithamini A


Muvhuso u khou rweliwa zwanḡa kha u swikelela zwa wavha wo tea u zwi swikelela kha NDS1 u swikelela ndivho ya phesenthe dza 90 kha u engedzedzwa ha vithamini A kha vhana vhane vha vha na miḡwedzi u thoma kha 6-59.

8. Nḡowendḡowe ya u ḡewa zwiliwa ha Vhana vha Lutshetshe na Vhana Vhaḡuku

Zwiliwa zwi na Pfushi zwine zwa ḡewa Vhana vha Lutshetshe na Vhana Vhaḡuku

Tshivhalo tsha vhana vhane vho ḡa zwiliwa zwi na Pfushi ine ya Tendelwa (MAD) yo khwiniswa u bva kha phesenthe dza 2.1 nga ḡwaha wa 2020 u yak ha phesenthe dza 11.5 nga ḡwaha wa 2025.


a



Tshiimo tsha Pfushi tsha Vhana vha na ḡwedzi 6-23

9. Tshiimo tsha Pfushi tsha Vhana

Tshiimo tsha Pfushi tsha Vhana vha na Nwedzi 6-59



Tshiimo tsha Pfushi tsha Vhana vha na Nwedzi 6-59

Kha shango ngavhupahara, u ṭhamuwa ha vhana nga u sa wana zwiliwa zwi na pfushi (GAM) ho vha phesenthe dza 4.3% zwine zwa tendelwa nahone zwi fhasi ha ndivho ya WHO ya phesenthe dza 5. U vha hone ha u sa aluwa zwo hana zwi nṭha nga phesenthe dza (23.8) u ya nga ha khethekanyo ya tshimiswa tsha World Health Organization nahone tsho salela murahu kha ndivho ya NDS1 nga phesenthe dza 17.

10. Mvalatswinga na Themendelo

Muvhuso na Vhashumisani vha Vhabveledzi vha khou ṭuṭuwedza u bvela phanḁa nga u thoma maga na nḁila fhethu hu tevhelaho:

- a) **U Sa Shaya Zwiliwa:** Nga tshifhinga tsha nḁala u thoma kha nḁedzi wa (Phando u swika kha nḁedzi wa Ṭhangule nga nḁwaha wa 2026), phesenthe dza 15 dza miṭa ya mahayani I nga swikaho (tshivhalo tsha vhathu tshi ngaho 1,548,432) vha ḁo shaya zwiliḁwa zwa thoro. Ṭhoḁea ya kotare i ḁo vha 22,536MT ya nḁedzi wa Fulwana u swika kha nḁedzi wa Khubvumedzi nga nḁwaha wa 2025 ngeno kha tshifhinga tsha nḁedzi wa Tshimedzi u swika kha nḁedzi wa Nyendavhusiku hu tshi ḁo ṭoḁea zwiliḁwa zwa thoro zwa tshivhalo tsha 38,735MT nga nḁwaha wa 2025 nahone ha dovha ha ṭoḁea zwiliḁwa zwa thoro zwa tshivhalo tsha 57,292MT zwa nḁedzi wa Phando u swika kha nḁedzi wa Ṭhafamuhwe

nga n̄waha wa 2026. Muhasho une wa vha na vhuḍifhinduleli kha zwa Matshilisano a Tshitshavha vha khou humbelwa uri vha ite tshumelo dzine dza ḍo tandulula thaidzo ya u shaea ha zwiliḅwa zwa thoro kha zwiṭiriki zwo kwamiwaho.

- b) Mbuelo ya Miṭa:** Mbuelo ya miṭa ya mahayani yo engedza u bva kha n̄waha wa 2020. Muvhuso u khou rweliwa zwanda kha u thoma nḍila dze dza dzikisa tshiimo tsha zwa masheleni tshe tsha vhangwa u ri hu vhe na khwinifjhadzo iyi. Fhedzi zwiko zwa ndeme zwa masheleni u fana na (mishumo ya zwanda) ine ya vha phesenthe dza (45) na zwiliḅwa zwine zwa limiwa zwa phesenthe dza (21) dzi a kwamiwa nga u shunduka ha kilima. Hu na ṭhoḍea ya u bvelaphanda tshumelo dza mahayani na u khwinisa vhutshilo ha mahayani nga u vha gudisa u ita zwithu zwo fhambanaho nahone na u khwinisa u nkonḍelela mabindu ane a langwa zwikoloni, zwisikuni na nga vhaswa sa thikho ya u alusa zwa masheleni na zwa u ita mishumo.
- c) U Tsireledzwa ha Tshitshavha:** U thuswa ha tshitshavha nga muvhuso ho ḅamedza u bva kha phesenthe dza 43% nga n̄waha wa 2024 u swika kha phesenthe dza 65% nga n̄waha wa 2025 zwi tshi vhangwa nga khaḅo yo vhaho ṭhukhu nga mulandu wa gomelelo le la vhangwa nga El-Nino. Muhasho une wa vhona nga zwa masheleni u khou ṭuṭuwedzwa u isa phanda nga u thusa u itela u kwhaṭhisa nḍila dza u langa khombo nahone na u swikelela zwa masheleni zwine zwa humbulelwa u vha hone u tsireledza u vha hone ha zwiliwa na pfushi na tshivhalo tsha vhatu tshine tsha vha kha khombo.



I wanala kha SIRDC: 1574 Alpes Road, Hatcliffe, Harare

Tel: +263-242-862586/ +263-242-862025. Website: www.fnc.org.zw. Email: info@fnc.org.zw.

X: @FNC_Zim. Instagram: [fnc_zim](https://www.instagram.com/fnc_zim). Facebook: Food and Nutrition Council Zimbabwe. YouTube: FNC Zimbabwe. W-hatsApp: +263 776 990 479